



Complementary Basic Education Primers (CBE)
for the Cocoa Growing Communities in Ghana

+	→		
+	3	6	9
↓	5	4	9
↓	8	10	18



$12 \div \square = 3$





International Labour Organisation
Supported by: United States Department of Labor (USDOL)



GHANA EDUCATION SERVICE

SfL
School for Life

ASANTE TWI NUMERACY BOOK 2

**Complementary Basic Education Primers (CBE)
for the Cocoa Growing Communities in Ghana**

ASANTE TWI NUMERACY BOOK 2



International Labour Organisation
Supported by: United States Department of Labor (USDOL)



Ghana Education Service

SfL
School for Life

Acknowledgement

The materials were adapted from School for Life and translated into five Ghanaian languages (Akuapem Twi, Asante Twi, Fante, Ewe and Dangme) for use in the cocoa growing communities in Ghana.

We wish to acknowledge the following institutions and individuals for their support: School for Life; DFID, Ghana; GES (Basic Education Division); Mohammed M. Nasigli (GES, Tamale), Bawa Abubakar Sibdoo (Retired Educationist), R.M. Yahaya (Retired Educationist), Karimu A. Mohammed (School for Life), Kassim K. Nantomah (School for Life), Dramani I. Imoro (School for Life), Kingsley Arkorful (HEART Consortium), Jacqui Mattingly (HEART Consortium), Edmund Opare (Illustrator, HEART Consortium), Kenneth Wontumi (Illustrator, CRDD, GES).

Special thanks to a team of experts made up of Dr. Kafui A.G. Ofori (Retired Lecturer, Language Centre, University of Ghana), Mr. Edward Apenteng Sackey Linguistics Department, University of Ghana), Mr. Samuel Banning-Preprah (Retired Teacher, Basic Education Unit, University of Ghana), Mr. Emmanuel T. Atteh and Mrs. Patience Obeng (both Lecturers from the Department of Ghanaian Languages, University of Education, Ajumako) for translating the materials.

The materials also benefitted from expert supervision from Mr. Stephen Adu, Director, Basic Education Division, GES. Valuable suggestions, feedback and reviewer comments were provided by Richard Ayitey and Fred Birikorang (both of Basic Education Division, GES).

We wish to express our profound gratitude for the expert support of Stella Dzator, Daniel Chachu and Maria Vasquez from ILO-IPEC Ghana and the coordination of Stephen McClelland (ILO-IPEC Ghana) and Alexandre Soho (ILO-IPEC Geneva, Office).

Funding for this publication was provided by the United States Department of Labor (USDOL), Project titled "Towards Child Labour Free Cocoa Communities in Cote d'Ivoire and Ghana through an Integrated Area-Based Approach" (RAF/10/54/USA) and the Global Issues Group (GIG) Project "Public Private Partnership between the Chocolate and Cocoa Industry and the ILO to Combat Child Labour in Cocoa Growing Communities in Ghana and Côte d'Ivoire" (RAF/11/04/GIG).

Ɔfa 6. Mpem, ɔha ɔha, du du ne mmaako mmaako Adesua 2	-	-	-	19
Ɔfa 6. Mpem, ɔha ɔha, du du ne mmaako mmaako Adesua 3	-	-	-	20
Ɔfa 6. Mpem, ɔha ɔha, du du ne mmaako mmaako Adesua 5	-	-	-	21
Ɔfa 7. Ntimu Adesua 1	-	-	-	22
Ɔfa 7. Ntimu Adesua 2	-	-	-	23
Ɔfa 7. Ntimu Adesua 3	-	-	-	24
Ɔfa 8. Ahoroye bebre Adesua 2	-	-	-	25
Ɔfa 8. Ahoroye bebre Adesua 5	-	-	-	26
Ɔfa 8. Ahoroye bebre Adesua 6	-	-	-	27
Ɔfa 8. Ahoroye bebre Adesua 8	-	-	-	28
Ɔfa 8. Ahoroye bebre Adesua 9	-	-	-	29
Ɔfa 9. Nkyekyemu bebre Adesua 1	-	-	-	30
Ɔfa 9. Nkyekyemu bebre Adesua 4	-	-	-	31
Ɔfa 9. Nkyekyemu bebre Adesua 8	-	-	-	32
Ɔfa 9. Nkyekyemu bebre Adesua 9	-	-	-	33
Ɔfa 9. Nkyekyemu bebre Adesua 10	-	-	-	34
Ɔfa 10. Ntimu Adesua 1	-	-	-	35
Ɔfa 10. Ntimu Adesua 2	-	-	-	36
Ɔfa 11. Sɔhwɛ	-	-	-	37
Ɔfa 11. Sɔhwɛ ntoaso	-	-	-	38

Ɔfa 11. Sɔhwɛ.

1. Nkekaho anaase Nyifirimu.

$\begin{array}{r} 34 \\ + 42 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 63 \\ - 37 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 453 \\ + 529 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 960 \\ - 527 \\ \hline \end{array}$
---	---	---	---

2. Twerɛ nɔma a edidi soɔ no.

2674 _____ 3889 _____ 1032 _____

3. Wie eyinom.

	Mpem	Ɔha ɔha	Du du	Mmaako mmaako
921				
1090				
5378				

4. Yɛ no Ahoroye ne Nkyekyemu.


$25 \div 5 = \square$

$8 \times 4 = \square$


$9 \times 3 = \square$

$36 \div 4 = \square$


Ɔfa 10. Ntimu Adesua 2.




$$\square \times \square = \square$$




$$\square \times \square = \square$$



$$\square \div \square = \square$$



$$\square \div \square = \square$$



$$\square \times \square = \square$$

Ɔfa 1. Nkekaho ne Nyifirim dwumadie.

Fa nɔma a yeagya biara hyehye mu.

+ →				- →			
+	3	6	9	-	7	5	2
	5	4	9		2	2	0
	8	10	18		5	3	2

+ →				- →			
+	7	5		-	9	5	
	8	9			6	3	

+ →				- →			
+	8	4		-	26	5	
	7	8			14	3	

Չֆա 2. Ո՞րն է Միասնական Որոշման 1.

Կան ո՞րն ու ինչքան միասնական միասնական.

27

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Չֆա 10. Որոշման 1.

Բազմապատման ու ճիշտման մասնակցություն.

$4 \times 4 = \square$

$21 \div 3 = \square$

$10 \times 8 = \square$

$25 \div 5 = \square$

$7 \times 5 = \square$

$36 \div 4 = \square$

$8 \times 3 = \square$

$20 \div 5 = \square$

$9 \times 5 = \square$

$40 \div 4 = \square$

Ɔfa 9. Nkyekyemu bebre 9.

Kenkan nsemisa no. Twere noma no nhyehyee no, na ma mmuae no.

Tikya bi wɔ sukuufɔ 25. kyekeye wɔn mu akuo 5. Sukuufɔ dodoɔ sen na ewɔ kuo biara mu?

$$\boxed{} \div \boxed{} = \boxed{}$$

Nnamfɔ 4 wɔ mango 28. Wɔkyee no perepere a, wɔn mu biara benya dodoɔ sen?

$$\boxed{} \div \boxed{} = \boxed{}$$

Boama wɔ ankaa 12. Da biara odi 2. Nnafua dodo sen mu na wɔbenya ankaa adi?

$$\boxed{} \div \boxed{} = \boxed{}$$

Mihia pensere 36. Pensere 4 wɔ pakete baako mu. Pakete dodoɔ sen na ese se metɔ?

$$\boxed{} \div \boxed{} = \boxed{}$$

Ɔfa 2. Noma Mmienu Nkekaho Adesua 2.

Fa no du du ne mmaako mmaako ma wo mmuae no.

Du du	Mmaako mmaako	Du du	Mmaako mmaako	Du du	Mmaako mmaako	Du du	Mmaako mmaako
2	2	1	3	4	6	1	2
+ 5	4	+ 2	1	+ 1	2	+ 3	6
7	6						
7	5	8	6	1	1	4	3
+ 2	3	+ 1	2	+ 5	7	+ 5	5

Mansa wɔ mango 10. Ne maame maa no 12 kaa ho. Seesei mango dodoɔ sen na Mansa wɔ?

Du du	Mmaako mmaako
+	

Agyei wɔ mmabaa kaontese 34. Ne Tikya ma no 25 ka ho. Mmabaa kaontese dodoɔ sen na Agyei wɔ?




Du du	Mmaako mmaako
+	

Obi maa Kwame ne Amma mu biara nkosua 23. Nkosua dodoɔ sen na wɔn mmienu no wɔ?

Du du	Mmaako mmaako
+	

Ɔfa 2. Nɔma Mmienu Nkekaho Adesua 4.

Sensan mmabaa no du du ne mmaako mmaako. Ma mmuaeɛ.

Ahɔhofie		
Du du	Mmaako mmaako	
2	8	
+	5	
8	2	

Ahɔhofie	
Du du	Mmaako mmaako
2	6
+	2
8	

Ahɔhofie	
Du du	Mmaako mmaako
6	8
+	5
11	

Ahɔhofie	
Du du	Mmaako mmaako
2	7
+	3
5	

Ɔfa 9. Nkyekyɛmu bebree 9

Kenkan nsemisa no. Twere nɔma no nhyehyee no, na ma mmuaeɛ no.

3		
6	÷	2
12	÷	4
9	÷	3
15	÷	5
3	÷	1

2		
12	÷	
8	÷	
6	÷	
4	÷	
2	÷	

4		
20	÷	
	÷	4
12	÷	
8	÷	
	÷	1

5		
25	÷	
	÷	4
	÷	3
10	÷	
	÷	1

Չֆա 9. Nkyekyemu bebre Adesua 8.

Իրե նիւսո՞ո ո, ոա աֆի ոի ոիւիւիւս ո.

$4 \div 2 = \boxed{}$

$18 \div 2 = \boxed{}$

$6 \div 3 = \boxed{}$

$16 \div 4 = \boxed{}$

$20 \div 4 = \boxed{}$

$15 \div 5 = \boxed{}$

$30 \div 3 = \boxed{}$

$24 \div 3 = \boxed{}$

$25 \div 5 = \boxed{}$

$14 \div 2 = \boxed{}$

Չֆա 2. Ո՞ոա Մուիւ ոուի ոուի ոուի ո.

Աիիօֆի	
Du du	Mmaako mmaako
4	7
+ 2	8
7	5

Աիիօֆի	
Du du	Mmaako mmaako
1	7
+ 4	3

Աիիօֆի	
Du du	Mmaako mmaako
6	6
+ 2	8

Աիիօֆի	
Du du	Mmaako mmaako
3	3
+	7

Աիիօֆի	
Du du	Mmaako mmaako
3	3
+ 2	7

Աիիօֆի	
Du du	Mmaako mmaako
6	7
+	5

Աիիօֆի	
Du du	Mmaako mmaako
2	8
+ 3	8

Աիիօֆի	
Du du	Mmaako mmaako
2	8
+ 3	4

Աիիօֆի	
Du du	Mmaako mmaako
4	7
+ 1	4

Աիիօֆի	
Du du	Mmaako mmaako
2	2
+ 3	8

Ɔfa 2. Nɔma Mmienu Nkekaho Adesua 7.

Ahɔhofie	
Du du	Mmaako mmaako
1	8
+ 2	2
2	9
7	9

Ahɔhofie	
Du du	Mmaako mmaako
1	6
+ 3	5
3	9

Ahɔhofie	
Du du	Mmaako mmaako
3	9
+ 3	5
1	7

Ahɔhofie	
Du du	Mmaako mmaako
4	9
+ 1	3
1	5

Ahɔhofie	
Du du	Mmaako mmaako
1	8
+ 1	9
5	6

**Kofi tase mango 18.
Ne nuabarima nso tase 25.
Mango dodoɔ sɛn na wɔtase
bɔ mu?**



Ahɔhofie	
Du du	Mmaako mmaako
+	

**Mewɔ cedi 28 na me maame ama
me cedi 16. Sika dodoɔ sɛn na
mewɔ?**



Ahɔhofie	
Du du	Mmaako mmaako
+	

Ɔa 9. Nkyekyɛmu bebreɛ Adesua 4.

$15 \div 5 = \square$


$18 \div 3 = \square$

$20 \div 4 = \square$





$12 \div 3 = \square$

$\square \div \square = \square$






Ɔfa 9. Nkyekyemu bebre Adesua 1.



Wie eyinom



Ɔfa 3. Nɔma Mmienu Nyifirim Adesua 1.



Ɔfa 3. Nɔma Mmienu Nyifirim Adesua 2.

Fa du du ne mmaako mmaako ma wo mmuaee no.

$\begin{array}{r} 36 \\ - 15 \\ \hline 21 \end{array}$	→	
$\begin{array}{r} 48 \\ - 26 \\ \hline \end{array}$	→	
$\begin{array}{r} 54 \\ - 22 \\ \hline \end{array}$	→	
$\begin{array}{r} 69 \\ - 17 \\ \hline \end{array}$	→	
$\begin{array}{r} 37 \\ - 12 \\ \hline \end{array}$	→	
$\begin{array}{r} 29 \\ - 16 \\ \hline \end{array}$	→	

Ɔfa 8. Ahoroye bebree Adesua 9.

Kenkan nsemmisa no, twere nɔma no nhyehyee no, twere mmuaee no.

Ani dodoɔ sen na sukuufoɔ 10 wɔ?

$$\square \times \square = \square$$

Sukuufoɔ 5 wɔ kuw biara mu. Sukuufoɔ no dodoɔ nyinaa ye sen?

$$\square \times \square = \square$$

Tikya bi wɔ pensre pakete 8. Pensere 5 wɔ pakete biara mu. Pensere dodoɔ sen na Tikya no wɔ?

$$\square \times \square = \square$$

Aso dodoɔ sen na sukuufoɔ 6 wɔ?

$$\square \times \square = \square$$

Չֆա 8. Ahoroye bebree Adesua 8.

Fa n՝ma a yeagya no hyehye mu.

$$5 \times \square = 10$$

$$6 \times \square = 24$$

$$\square \times 3 = 12$$

$$\square \times 6 = 36$$

$$3 \times 6 = \square$$

$$\square \times 8 = 32$$

$$4 \times \square = 20$$

$$7 \times \square = 21$$

$$\square \times 6 = 30$$

$$6 \times 4 = \square$$

Չֆա 3. N՝ma Mmienu Nyifirim Adesua 4.

Fa du du ne mmaako mmaako ma wo mmuaee no.

$\begin{array}{r} 34 \\ - 16 \\ \hline 18 \end{array}$	➔	
$\begin{array}{r} 45 \\ - 27 \\ \hline \end{array}$	➔	
$\begin{array}{r} 32 \\ - 18 \\ \hline \end{array}$	➔	
$\begin{array}{r} 54 \\ - 26 \\ \hline \end{array}$	➔	
$\begin{array}{r} 67 \\ - 19 \\ \hline \end{array}$	➔	
$\begin{array}{r} 31 \\ - 16 \\ \hline \end{array}$	➔	

Ɔfa 3. Nɔma Mmienu Nyifirim Adesua 6.

Fa du du ne mmaako mmaako ma wo mmuaee no.

$\begin{array}{r} 52 \\ - 27 \\ \hline 25 \end{array}$	
--	--

$\begin{array}{r} 63 \\ - 35 \\ \hline \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 54 \\ - 48 \\ \hline \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 58 \\ - 36 \\ \hline \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 82 \\ - 17 \\ \hline \\ \hline \end{array}$
---	---	---	---

$\begin{array}{r} 74 \\ - 26 \\ \hline \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 82 \\ - 43 \\ \hline \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 46 \\ - 19 \\ \hline \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 66 \\ - 24 \\ \hline \\ \hline \end{array}$
---	---	---	---

$\begin{array}{r} 39 \\ - 27 \\ \hline \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 91 \\ - 25 \\ \hline \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 65 \\ - 28 \\ \hline \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 34 \\ - 15 \\ \hline \\ \hline \end{array}$
---	---	---	---

Ɔfa 8. Ahoroye bebree Adesua 6.

Twere mmuaee no.

$4 \times 2 = \square$

$7 \times 3 = \square$

$3 \times 3 = \square$

$9 \times 2 = \square$

$5 \times 4 = \square$

$10 \times 5 = \square$

$6 \times 3 = \square$


$8 \times 3 = \square$

$8 \times 4 = \square$

$6 \times 5 = \square$

Ɔfa 8. Ahoroye bebree Adesua 5.

Hwehwe nɔma ahorɔɔ no ayɔnkɔfa. Fa nɔma a yeagya no hyehye mu.



Ɔfa 3. Nɔma Mmienu Nyifirim Adesua 7.

Wie nhyehyee yi.

Na mewɔ cedi 24 na medii cedi 16 wɔ dwa so. Cedi sɛn na aka wɔ me ho?

	Du du	Mmaako mmaako
—		

Na mango 52 gu adaka no mu. Yeadi mu 25. Dodoɔ sɛn na aka a ɔkyena yebedi.

	Du du	Mmaako mmaako
—		

Amma wɔ aburoo aba 63. duaɛ emu 48. Dodoɔ sɛn na aka?

	Du du	Mmaako mmaako
—		

ጋፋ 4. ጋሐ ጋሐ, du du ne mmaako mmaako Adesua 2.

Fa ነጋጠላ ላ ሃጻጻ ስላ ካሃካሂ ስላ.

ጋፋ 8. ለካሮይ ቤብሮ ለገገላ ገገላ.

ጋፋ 7. Ntimu Adesua 3.

Fa ነጋጠላ ለ ሃይሃይ ነጠላ ለ ሃይሃይ ነጠላ.

4926 4927 4930

381 384 386

699 701 702

 450 451 454

 809 812

997 999 1002

ጋፋ 4. ጋሐ ጋሐ, du du ne mmaako mmaako Adesua 3.

Fa ነጋጠላ ለ ሃይሃይ ነጠላ ለ ሃይሃይ ነጠላ.

		Du du	Mmaako mmaako	Dodoጋ
26	=	2	6	20+6
34	=			
57	=			
81	=			





		ጋሐ ጋሐ	Du du	Mmaako mmaako	Dodoጋ
127	=	1	2	7	100+20+7
583	=				
862	=				
159	=				
745	=				
916	=				

Ɔfa 4. Ɔha ɔha, du du ne mmaako mmaako Adesua 5
 Ɔhaɔha, du du ne mmaako mmaako Nkekaho.

		Ɔha ɔha	Du du	Mmaako mmaako
236	➔	2	3	6
+ 322	➔	3	2	2
558	➔	5	5	8
543	➔			
+ 216	➔			
	➔			
335	➔			
+ 243	➔			
	➔			
444	➔			
+ 203	➔			
	➔			

Ɔfa 7. Ntimu Adesua 2

Fa nɔma a yeagya no hyehye mu.



Չֆա 7. Ntimu Adesua 1

Իրա նիւրսոյ ու. Բա Նկեհո ու Նյիֆիրիմ յը ադւումա ու.
 Բա ոսէոկյըրէոննէ ա յըադյա ու ու ունա ու, մա էոննէ ունա ա
 էւոյ սորո հո ու րըրըրը.

7		
3	+	4
2	+	5
17	-	10
25	-	18
1	+	6
30	-	23

23		
13	+	
43	-	
20	+	
97	-	
28	-	
9	+	

45		
20	+	
60	-	
78	-	
12		
55		
31		

150		
150		
500		
240		
650		
100		
490		

Չֆա 5. Նոնա Մմիէոնսա Նկեհո ու Նյիֆիրիմ Adesua 2.

Ahçhofie		
Չա Չա	Du du	Mmaako mmaako
2	3	9
+	3	4
5	8	2

Ahçhofie		
Չա Չա	Du du	Mmaako mmaako
4	6	5
+	2	7
7	4	3

Ahçhofie		
Չա Չա	Du du	Mmaako mmaako
3	8	9
+	1	6

Ahçhofie		
Չա Չա	Du du	Mmaako mmaako
4	9	3
+	2	4

Ahçhofie		
Չա Չա	Du du	Mmaako mmaako
3	7	5
+	1	6

Ahçhofie		
Չա Չա	Du du	Mmaako mmaako
2	0	9
+	3	8

Ahçhofie		
Չա Չա	Du du	Mmaako mmaako
5	3	7
+	2	8

Ɔfa 5. Nɔma Mmiensa Nkekaho ne Nyifirim Adesua 3.

$\begin{array}{r} 258 \\ + 183 \\ \hline 441 \end{array}$	<p>1. Kan mmaako mmaako: $8 + 3 = 11 = 10 + 1$</p> <p>2. Kan du du: $50 + 80 + 10 = 140 = 100 + 40$</p> <p>3. Kan ɔha ɔha: $200 + 100 + 100 = 400$</p>
---	---

$\begin{array}{r} 205 \\ + 157 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 245 \\ + 378 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 529 \\ + 153 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 169 \\ + 454 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 365 \\ + 259 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 723 \\ + 166 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 357 \\ + 285 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 546 \\ + 124 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 368 \\ + 253 \\ \hline \end{array}$

Ɔfa 6. Mpem, Ɔha ɔha, Du du na Mmaako mmaako Adesua 5.

Twere > anaase <

$3541 \quad \square \quad 8749$	$5728 \quad \square \quad 1549$
$2449 \quad \square \quad 3687$	$1035 \quad \square \quad 3364$
$3170 \quad \square \quad 2095$	$8619 \quad \square \quad 3245$

Twere nɔma ahoroɔ no.
Mpemnan, ɔha ne aduonu mmienu

Mpemnsia, ahankron ne dunan

Ɔfa 6. Mpem, Ɔha ɔha, Du du na Mmaako mmaako

Adesua 3. Twerew nɔma no.

	Mpem	Ɔha ɔha	Du du	Mmaako mmaako
3684	3	6	8	4
2731				
8693				
4469				
6218				
5085				
3990				
2152				
6020				

Ɔfa 5. Nɔma Mmiensa Nkekaho ne Nyifirim Adesua 5.

321	
- 185	
136	

352	480	374
- 135	- 253	- 188
324	246	542
- 205	- 195	- 269
456	637	822
- 382	- 256	- 364

Ɔfa 5. Nɔma Mmiensa Nkekaho ne Nyifirim Adesua 6.

Nnafua 365 na εwɔ afe bi mu. Emu nnafua 187 atwa mu. Nnafua sen na aka wɔ afe yi mu?

	Ɔha ɔha	Du du	Mmaako mmaako
-			

Me nuabaa dua aburoo aba 86, na me nso meduaa 105. Aburoo aba sen na yen mmienu duaεε?

	Ɔha ɔha	Du du	Mmaako mmaako
+			

Hwe akonta nsenkyerεne no na fa weinom ye nkekaho anaa nyifirim.

375	465	527
+ 248	- 291	+ 129
_____	_____	_____
_____	_____	_____
375	465	527
- 248	+ 291	- 129
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Ɔfa 6. Mpem, ɔha ɔha, du du ne mmaako mmaako Adesua 2. Kenkan na twerε nɔma biara.

Kan

Twerε

Mpemnan, ahanu ne aduonum nsia.

Mpem mmienu ahanum ne aduonon.

Mpemnsia, ahasa ne aduanan nkron.

Apem, ahanson ne nwtwe.

Mpem mmiensa ne aduanan abien